



**Univerzitet Crne Gore**  
**Prirodno-matematički fakultet**

Džordža Vašingtona b.b.  
1000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 (0)20 245 204  
fax: +382 (0)20 245 204  
[www.pmf.ac.me](http://www.pmf.ac.me)

Broj: 2561  
Datum: 27.10.2011.

**UNIVERZITET CRNE GORE**

**CENTAR ZA DOKTORSKE STUDIJE**

U prilogu akta dostavljamo Vam Odluku sa XC elektronske sjednice Vijeća PMF-a.





**Univerzitet Crne Gore  
Prirodno-matematički fakultet**

Džordža Vašingtona b.b.  
1000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 (0)20 245 204  
fax: +382 (0)20 245 204  
[www.pmf.ac.me](http://www.pmf.ac.me)

Broj: 25611  
Datum: 27.10.2022.

Na osnovu člana 64 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u vezi sa članom 35 stav 2 Pravila doktorskih studija, Izvještaja komisije za ocjenu polaznih istraživanja broj 2122/1 od 23.09.2022.godine, na XC elektronskoj sjednici Vijeća donijeta je

**O D L U K A**

I

Usvaja se Izvještaj komisije za ocjenu polaznih istraživanja kandidatkinje MSc Ane Vujović.

II

Odluka se dostavlja Centru za doktorske studije Univerziteta Crne Gore.



## OCJENA PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA

OPŠTI PODACI O DOKTORANDU	
Titula, ime i prezime	MSc Ana Vujović
Fakultet	Prirodno-matematički fakultet
Studijski program	Biologija
Broj indeksa	1/20
Podaci o magistarskom radu	Morfološka varijabilnost, polni dimorfizam i ugroženost šumske kornjače ( <i>Testudo hermanni</i> ) na području Danilovgrada; Zoologija, Prirodno-matematički fakultet, odsjek za biologiju, Univerzitet Crne Gore, 2015, 9.77)
NASLOV PREDLOŽENE TEME	
Na službenom jeziku	Termalna ekologija šumske i barske kornjače u Crnoj Gori; terenska studija upotrebom nultih modela
Na engleskom jeziku	Thermal ecology of Hermanns tortoise and European pond turtle in Montenegro; a field study using null models.
Datum prihvatanja teme i kandidata na sjednici Vijeća organizacione jedinice	31.05.2022.
Naučna oblast doktorske disertacije	Zoologija
Za navedenu oblast matični su sljedeći fakulteti	
Prirodno-matematički fakultet	
A. IZVJEŠTAJ SA JAVNE ODBRANE POLAZNIH ISTRAŽIVANJA DOKTORSKE DISERTACIJE	
U utorak 13. 9. 2022. godine u računarskoj sali 210 sa početkom u 15:30 u na Prirodno-matematičkom fakultetu doktorand mr Ana Vujović uspješno je odbranila polazna istraživanja pod nazivom "Termalna ekologija šumske i barske kornjače u Crnoj Gori, terenska studija upotrebom nultih modela".	
Komisija za ocjenu podobnosti doktorske teze bila je u sljedećem sastavu:	
1. Dr Drago Marić, redovni profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, član;	
2. Dr Dragana Milošević-Malidžan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, predsjednik komisije;	
3. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne	

Gore, mentor.

U svorn izlaganju, kandidatkinja je predstavila: dosadasnja istraživanja u ovoj oblasti, materijale, metode i plan istraživanja, ciljeve i hipoteze i očekivani naučni doprinos svojih polaznih istraživanja. Nakon izlaganja, članovi komisije su postavili pitanja kandidatkinji koja su se odnosila na pojasnjavanje hipoteza i metoda u istraživanjima. Nakon što je kandidatkinja pružila odgovore na postavljena pitanja, komisija je ocijenila da je kandidatkinja uspjesno odbranila polazna istraživanja.

## B. OCJENA PODOBNOSTI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

### B1. Obrazloženje teme

Tjelesna temperatura jedan je od ključnih faktora koji utiču na odvijanje različitih biohemičkih reakcija, odnosno fizioloških procesa. Termoregulacija je izuzetno važan aspekt biologije svih organizama, a naročito je kompleksan kod ektoterma. Cowles i Bogert (1944) su pokazali da gmizavci ne reaguju pasivno na raspoljelu toplice iz okoline, već imaju sposobnost bihevioralnog regulisanja tjelesne temperature.

Termalni odnosi kornjača zanimljivi su iz nekoliko razloga (Meek & Avery, 1988). Životinje su često približno poluloptastog oblika, sa relativno malom površinom tijela u odnosu na volumen u poređenju sa ostalim gmizavcima iste mase i na taj način doživljavaju sporije ukupne stope zagrijavanja i hlađenja.

Neke vrste narastu do vrlo velikih veličina. To im može pružiti određeni stepen inercijalne homeotermije, ali takođe može nametnuti prekomjerno toplotno opterećenje zbog poteškoća u pronalaženju odgovarajuće hladovine (Swingland i Frazier, 1979.). Kopneni se oblici kreću vrlo sporo (Jayes i Alexander, 1980; Williams, 1981.) i to takođe može predstavljati opasnost od pregrijavanja čak i kod malih vrsta koje u određenom dobu godine moraju ograniciti kretanje kroz područja s ograničenom hladovinom (Meek, 1984; Branch, 1984).

### B2. Cilj i hipoteze

Cilj ovog doktorskog rada je da eksperimentom dokaze teoriju termoregulacije šumske kornjače. Teorija slijedi ideju Heath, a to je da napunjeni cilindri nisu termoregulirali; Na primjer, cilindar na jakom Suncu vrlo brzo dostiže izuzetno visoku temperaturu koja je smrtonosna za pravog gmizavca. Suprotno od toga gmizavac pozicioniran uz cilindar postavljen cijeli dan u sjenci velika je vjerovatnost da ne bi postigao optimalnu operativnu temperaturu.

Dakle, cilindri se mogu koristiti kao nulti modeli (oni su pokazatelji nepostojanja termoregulacije) za određivanje opsega dostupne toplice u različitim mikrostaništima u okolini kornjače i kako mikrostaništa mogu uticati na ponašanje kornjače ako je kornjača jednostavno pratila bilo koji cilindar (nulti modeli) na raznim mikrostaništima.

*Stepen odstupanja ponašanja kornjača i tjelesne temperature od nultih modela predstavlja dokaz o opsegu termoregulacije.*

### B3. Metode i plan istraživanja

Nulti modeli su bakreni cilindri napunjeni vodom. Pet cilindara se koristi i postavlja na sledeće tipove mikrostaništa:

1. Jedan cilindar na otvorenom staništu - direktno izložen Suncu

2. Dva cilindra u različitim stupnjevima polusjene
3. Dva cilindra u punoj hladovini.

Cilindri su povremeno pomijerani 1-2m u različitim smjerovima na istom tipu mikrostaništa kako bi se osiguralo da ostanu u odgovarajućem staništu – na primjer polusjeni.

Praćenje aktivnosti i ponašanja vršeno je tokom dana, a daje uvid u vremenski budžet za različite vremenske uslove korišćenjem uzorkovanja u tački. Zahvaljujući temperaturi vode u cilindrima dobijamo informacije o tome koliko toplotne je dostupno u okolini za kornjače.

Podaci koji se prikupljaju su:

- Temperature vode u cilindrima (T<sub>m</sub>) u unaprijed određeno vrijeme
- Tip mikrostaništa u kom je nadjena jedinka
- Ponašanje kornjače (grijanje, aktivna, u hladu itd.)
- Vrijeme mjerena
- Vremenski uslovi
- Klokalne temperature (T<sub>b</sub>) jedinki.
- Osnovna morfometrija, pol, starost

Analiziraće se populacija *Testudo hermanni* Gmelin, 1789 u opštini Danilovgrad od 2021 godine do 2023. godine. Proučavanje termalne ekologije s nultim modelima pružit će takodje bolji uvid u mnoge aspekte ne samo populacije, već i različitih grupa (npr. pola/klase veličina) unutar populacije.

#### B4. Naučni doprinos

Iako su se nulti modeli naširoko koristili za guštere i u manjoj mjeri za zmije, nisu bili široko primjenjeni u proučavanju termalne ekologije kornjača, a zasigurno ne i kod šumske kornjače kao kopnene vrste.

Ovo istraživanje, koje predstavlja jedinstvenu priliku, će se pridružiti ranijim termičkim studijama Meeka (1984; 1988) o šumskoj kornjači u Crnoj Gori, koje nisu koristile nulte modele. U Meek-ovom radu (1988.) bilo je predloga da različite klase veličina šumske kornjače mogu biti na različite načine termički ograničene veličinom, godišnjim dobom i polom zbog različitih prioriteta i načina na koji ti prioriteti stupaju u interakciju s drugim aspektima njihovih ekoloških zahtjeva - reprodukcijom, predatorima, traženjem partnera i različitim stepenom zasijenjenosti različitih staništa (npr. šuma naspram otvorenog šipražja).

#### B5. Finansijska i organizaciona izvodljivost istraživanja

Projekat finansijski nije zahtjevan. Do sad se finansirao iz ličnog budzeta doktoranda, a NVO „Društvo prirodnjaka Crne Gore“ je ustupilo mjerne instrumente u svrhu realizacije predviđenih aktivnosti.

Popis literature:

1. Branch, W.R. (1984). Preliminary observations on the ecology of the angulate tortoise (*Chersina angulata*) in Eastern Cape Province, South Africa. *Amphibia-Reptilia* 5, 43-55.
2. Cherchi, M.A. (1956). Termoregolazione in *Testudo hermanni* Gmelin. *Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova* 2, 5-46
3. Cowles, R. B., Bogert, C.M. (1944). A preliminary study of the thermal requirements of desert reptiles. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 83:261-296.
4. Grant, B.W., Dunham, A.E. (1988): Thermally imposed time constraints on activity of the desert lizard *Sceloporus merriami*. *Ecology* 69: 167-176.

5. Heath, J.E. (1964). Reptilian thermoregulation: evaluation of field studies. *Science*, N.Y. 145, 748- 785.
6. Hertz, P.E., Huey, R.B., Stevenson, R.D (1993). Evaluating temperature regulation by field-active ectotherms: the fallacy of the inappropriate question. *Am. Nat.* 142,796–818. doi:10.1086/285573
7. Huey, R.B. (1982). Temperature, physiology and the ecology of reptiles. In Gans, C. and Pough, F.H. (Eds.), *Biology of the Reptilia 12 Physiology C: Physiological Ecology*. 25-9 1. Academic Press, London.
8. Meek, R. (1984). Thermoregulatory behaviour in a population of Hermann's tortoise (*Testudo hermanni*) in southern Yugoslavia. *Brit. J. Herp.* 6, 384- 391.
9. Meek, R. (1988). The thermal ecology of Hermann's tortoise (*Testudo hermanni*) in summer and autumn in Yugoslavia. *J. Zool. London* 215, 99-111.
10. Shine, R., Kearney, M. (2001). Field studies of reptile thermoregulation: how well do physical models predict operative temperatures? *Functional Ecology* 15, 282-288.
11. Van Damme, R., Bauwens, D., Castilla, A.M. and Verheyen, R.F. (1989). Altitudinal variation of the thermal biology and running performance in the lizard *Podarcis tiliguerta*. *Oecologia* 80:516-524.

**Mišljenje i prijedlog komisije**

Tokom odbrane polaznih istraživanja kandidatkinja Ana Vujović je jasno i argumentovano predstavila ideje, ciljeve, metode i očekivane rezultate doktorske disertacije. Komisija smatra da je predlog istraživanja u potpunosti primjeren i da predstavljeni istraživanje ima značajan naučni doprinos. Testom za termoregulaciju stiči će se jasniji uvid u ponašanje kornjača, njihovim prioritetima i odgovorom na termičke izazove okoline, takodje napraviće se značajan pomak u razumijevanju ove grupe organizama S obzirom na veliki značaj i aktuelnost teme, očekuje se da će kandidatkinja dio rezultata svog istraživanja objaviti u referentnim međunarodnim časopisima.

Komisija, na osnovu procjene polaznih istraživanja, jednoglasno predlaže Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta, Centru za doktorske studije i Senatu Univerziteta Crne Gore da daju saglasnost za dalji rad na izradi doktorske disertacije kandidatkinje Ane Vujović.

**Prijedlog izmjene naslova**

Komisija je dala predlog za izmjenu naslova doktorske disertacije

Predloženi naslov glasi:

Na službenom jeziku:

Termalna ekologija šumske kornjače (*Testudo hermanni*) u Crnoj Gori, terenska studija upotrebom nullih modela

Na engleskom jeziku:

*Thermal ecology of Hermann's tortoise (*Testudo hermanni*) and European pond turtle in Montenegro; a field study using null models.*

**Prijedlog promjene mentora i/ili imenovanje drugog mentora**

Nema

**Planirana odbrana doktorske disertacije**

Zimski semester 2023

**Izdvojeno mišljenje**

Nema

Ime i prezime

---



**Napomena**

Nema

**ZAKLJUČAK**

Predložena tema po svom sadržaju <b>odgovara</b> nivou doktorskih studija.	DA	
Tema <b>je</b> originalan naučno-istraživački rad koji odgovara međunarodnim kriterijumima kvaliteta disertacije.	DA	
Kandidat <b>može</b> na osnovu sopstvenog akademskog kvaliteta i stečenog znanja da uz adekvatno mentorsko vođenje realizuje postavljeni cilj i dokaže hipoteze.	DA	

**Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata**

Dr Drago Marić, redovni profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore	(Potpis) 
Dr Dragana Milošević-Malidžan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore	(Potpis) 
Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore	(Potpis) 
(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije)	(Potpis)
(Titula, ime i prezime, ustanova i država člana komisije)	(Potpis)

U (Podgorici),

---



 DEKAN

## PRILOG

PITANJA KOMISIJE ZA OCJENU PODOBNOSTI DOKTORSKE TEZE I KANDIDATA	
Dr Dragana Milošević Malidžan, vanredni prof PMF-a	1. Da li se tokom eksperimenta istim jedinkama mjeri tjelesna temperatura i na osuncanom stanistu i u hladu? 2. Koja je maksimalna literaturno dokumentovana tjelesna temperatura kornjaca?
Dr Drago Marić, redovni profesor u penziji PMF-a, član	1. Koji je broj cilindara koji je planiran da se koristi tokom eksperimenta?
(Titula, ime i prezime člana komisije)	
(Titula, ime i prezime člana komisije)	
(Titula, ime i prezime člana komisije)	
PITANJA PUBLIKE DATA U PISANOJ FORMI	
(Ime i prezime)	Nema
(Ime i prezime)	
(Ime i prezime)	
ZNAČAJNI KOMENTARI	

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 14 Statuta Univerziteta Crne Gore, u vezi sa članom 34 Pravila doktorskih studija (Bilten br.513/20), Senat Univerziteta Crne Gore, u postupku razmatranja prijedloga Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta i na prijedlog Odbora za doktorske studije, na sjednici održanoj 4.7.2022. godine, donio je sljedeću.

UNIVERSITET CRNE GORE  
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Broj 118/1  
Podgorica, 08.07.2022. god.

## O D L U K U

I

Imenuje se Komisija za ocjenu prijave doktorske disertacije kandidatkinje mr Ane Vujović, u sastavu:

1. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore,
2. Dr Drago Marić, redovni profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
3. Dr Dragana Milošević Malidžan, vanredna profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

II

Student je obavezan da pred komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije javno obrazloži ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izloži istraživački program sa uslovima za uspješan završetak disertacije, u roku od 30 dana od dana imenovanja komisije.

Komisija je dužna da izvještaj koji sadrži ocjenu prijave doktorske disertacije Vijeću organizacione jedinice Univerziteta, u roku od 10 dana od dana javnog izlaganja studenta.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-367/3  
Podgorica, 4.7.2022. godine



PREDsjEDNIK SENATA

B6cim oč

Prof. dr Vladimir Božović, rektor